Pennsilvaniese Duits

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie

Pennsilvaniese Duits, **Pennsilvaans** of **Pennsylfawnish Deitsch** is 'n Duitse dialek in die ooste van die Verenigde State (in Pennsilvanië en Ohio) wat op 17de en 18de eeuse Palties baseer en nog steeds deur nasate van die oorspronklike immigrante onder meer in Pennsilvanië se Shenandoah-vallei gepraat word. Tussen 1870 en 1890 was daar nog 750 000 sprekers van hierdie taal, waarvan 600 000 in Pennsilvanië gewoon het. Teen 1920 het tussen 600 000 en 800 000 mense die taal gepraat, maar teen 1960 nog slegs 200 000 tot 300 000. Vandag word Pennsilvaniese Duits meestal deur lede van die Amiese Doopsgesindes en Mennoniete van die Ou Orde (Engels: Old Order Mennonites) gepraat, wat 'n hoë geboortesyfer het, dus groei die Pennsilvaniese Duits vandag baie vinnig.

Pennsilvaniese Duits **Pennsilfaani-Deitsch**	
Gepraat in:	Verenigde State Kanada
Gebied:	Pennsilvanië Ohio Indiana Illinois Ontario
Totale sprekers:	300 000-350 000
Taalfamilie:	Indo-Europees Germaans Wes-Germaans Hoogduitse tale **Pennsilvaniese Duits**
Skrifstelsel:	Latynse alfabet
Amptelike status	
Amptelike taal in:	*geen*
Gereguleer deur:	*geen*
Taalkodes	
ISO 639-1:	*geen*
ISO 639-2:	gem
ISO 639-3:	pdc (http://www.sil.org/iso639-3/documentation.asp?id=pdc)

Gedurende 1933 en 1934 is daar twee verenigings gestig, naamlik *Fersomlinge* en *Grundsow* wat die nuwe taal wou bevorder. In 1938 is daar op 'n taalkongres te Hershey, Pennsilvanië besluit op 'n standaardspelling vir die taal. In 1946 het die Universiteit van Pennsilvanië begin om kursusse in die taal aan te bied in sy Duitse departement. In 1954 is 'n handboek gepubliseer vir gebruik op skool, wat die grammatika behandel. Die titel van die boek was: Pennsylfawnish Deitsch.

Die woordeskat is deur Amerikaanse Engels beïnvloed. Enkele van sy woorde is deur Amerikaanse Engels ontleen soos byvoorbeeld *Schmierkäs* ('n soort sagtekaas) wat nou as *smearcase* bekend staan.

In die sogenaamde Pennsilvaniese Duits-distrikte het Engels en Duits dikwels tot 'n nuwe omgangstaal versmelt, en albei tale het woorde en idiomatiese uitdrukkings van mekaar ontleen.

Demografie en bevolking

Die deelstate met die grootste bevolking van die Amiese Doopsgesindes is:

- Ohio: 55 620
- Pennsilvanië: 51 570
- Indiana: 38 610

Sien ook

- Hoogduitse tale
- Pennsilvaanse Wikipedia (https://pdc.wikipedia.org)

Hierdie artikel oor 'n taal, taalgroep of taalfamilie is slegs 'n saadjie. Jy kan help deur dit uit te brei (https://af.wikipedia.org/w/index.php?title=Pennsilvaniese_Duits&action=edit).



Nota: Hierdie bladsy kan IFA fonetiese simbole in Unicode bevat.

Normdata	BNF: cb16621135m (https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16621135m) (data) (https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb16621135m) · GND: 4045104-5 (https://d-nb.info/gnd/4045104-5) · LCCN: sh85099551 (https://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85099551)

Ontsluit van "https://af.wikipedia.org/w/index.php?title=Pennsilvaniese_Duits&oldid=1837050"

Die bladsy is laas op 6 Oktober 2018 om 00:09 bygewerk.

Die teks is beskikbaar onder die lisensie Creative Commons Erkenning-Insgelyks Deel. Aanvullende voorwaardes kan moontlik ook van toepassing wees. Sien die Algemene Voorwaardes vir meer inligting.